

Өлбөөдүйбэт өнгөлөөхтөртөн бийрдэстэрэ

«Кыымга» «Умнар бираапыт суюх» дізән дьоңуннаах ыстатыйа аабааччы сәнэ-эрийитин ылышан ылла. Тоюоңугар табыста. Бастанактынан, быйыл Саха АССР тәріллібітә лоп курдук 85 сыйлын туолла. Иккіншінен, Саха сирә автономия ыларын сиғиспіт дьонуттган биірдәстэрэ Исидор Никифорович Иванов-Барахов әнил төреөбүтә 110 сыла бәлиэттәні.

**С.В. Васильев, И.Н. Барахов,
С.М. Аржаков, М.К. Аммосов,
1930 с. Москубаा.**



Максим Аммосов да, Былатың Ой-унускай да Исидор Бараховы бэйэлэрит-тэн араарбатахтара. Төттерүүтүн, кинини өрүү инники күөгүн сыйрытыннаар, тумус туттар эбийттэр.

Ити туунан Былатын Ойуунускай «Ааспый күннэр-дыхиллар» дизн ахтыбыттар, Максим Аммосов суруктарыгар, сэбизскэй бывааны олохтоспуттар ахтыыла-рыгар элбэхтик этиллэр. Маны таынан оччотообу быыныны-майыны чинчийбит, архызып матырыаалларын өрө-тантары бэрийдтүү учончайдар: Е.Е. Алексеев, Г.Г. Макаров, М.М. Федоров, Д.С. Макаров, В.Р. Дарбасов, Т.С. Иванова, В.И. Пестерев, Ю.И. Васильев; архызып улэнгиттэрэ: А.А. Калашников, Э.Н. Грязнухин, В.Н. Гуляев; суроналыстытар: Д.В. Кустуров, Е.Е. Сибиряков, В.С. Петров, И.Е. Иванов-Орохуунускай, о.д.а. - бигэрэгтиилиэрэ баар.

Онтон биллэххэ, арааһа, манынк быиһылаах. Мангайынан, И.Н. Барахов обозрдэббиттэн дуоспуруннаах, чинг-чанг, ессө нүхэр да диэххэ сөп, майгылаах эбит. Эргэ хаартыскалары сыныйан көрдэххө, дьо-хуннаах-дуоспуруннаах, болбомтолоох байбытык көрөн-истэн, туттан-хаптан, са-аыттан төһө эмэ ага көрүнгээх кини эндизки ачыкы нөнүү тонолуппакка, тургу-тардыы көрөн олорор. Киниэх холоотоо-хо, Былатын да, Максим да субу этэн-тынан барыахтын сэгээчи собус туттан оло-роллоро харахха бырабыллар. Табаарыс-тара **Исидоры «старик»** дийн таптаан аат-таабыттара эмиз бэлий. Иккининэн, өйүн-санасын олоруутунан И.Н. Барахов ырыттар-ырынальыры, ыраабынан энгээн анаарар дьобурдаах эбит. Онон кини этийтэ еруу олоотоо, дирин хоруутулаах, ылыннаарадакаастабыллаах буолар эбит. Өрүүнэс майгылаах дөбөтторун ситэрэн-хосторон бизэрбите мэлдээзэ суух. Ол да ихин табаарыстара кинини олус убаастыллара ётө көстөр.

Чинчийээччилэр бары национальной болпуруоны, оччоттон-баччаба дизи аан-
нья быхаарылла илик бэлиитикэ биир уус-
тук салаатын, Исидор Бараахов курдук диг-
рингник өйдүүр-билр киһи бутун Арассы-
йыя үрдүнэн тарбааха баттанар этэ дизэн
олус сөнкө бэлиитиллэр. Арассыйыа кур-
дук элбэх омуктаах дойдуга национальной
болпуруос өрүү дабаны сүлтатын сүтэ-

14

Саха норуотун үс кырылааң чабыл-хай уолаттарын М.К. Аммосов, И.Н. Барахов, П.А. Ойуунускай, С.В. Васильев, С.М. Аржаков тустарынан кинилэри кытарты бииргэ үлэлээбит Н.Н. Захаренко дизэн кини маннык суройбут эйт: «*Кинилэр бэйз-бэйзлэрин диринтк үбаастаар, сыйана-ланар уонна харыстаанар истин доброр-дугу этилэр. Ханың да түгэн буюлун, муста түстүлээр эрэ, бииргэс сыйдьаллара. Хуорунан ыллааңыны, мэлдьитин М.К. Аммосов таһаарара, С.В. Васильев көрдөөбү-нардаабы кэпсиирин, добот-торун күллээрэрин-салларын, ўрдэрин сөбулүүр, оттон И.Н. Барахов онно-бор философия курдук чункуктуну ўрэби хайа бабарар киши ишиттэр истэл олоруох курдук кэпсиир. П.А. Ойуунус-кай обо эрдээнээби кэмнэрин чустаан-ураннаан, ойуулаан-бичиктээн кэлсээти-бинэ, бары хайдах эрэ обо саастарыгар түүһэн, терөөбүт алаастарын көнө-намчы хонгууларынан сырсалларын астан-санан кэлэллэрэ».*

Кинилэр үлэлэргээр дааны бэйэ-бэй-элэрин толорсон-ситэрсэн биэрэр курдуктара Ходобур М.К. Аммосов нахаа эр-

риз суюх чинчиллэх. Бу боппурооы И.Н. Барахов оччотообу наука төрүттэригээр ологоуран түрүурсүбута кэрэхсэбиллэх.

Бастатан турал, омук нация быйынын судаарыстыбалаах эрэ буоллабына, чэчирий сайдар кыахтаах дизн, Макс Вебер түмүктээнин түөрүйэ еттүнэн ақылаат буолбута көстөр. Иккининэн, абыяах ахсааннаах омуктар судаарысты-баннастарын тобоостоох көрүнгүнэн федерация ийнинэн автономия буолар дизн өйдөбулы өрө тутуу. Усүүнэн, судаарыстыбанинаас сүнүөбэр турарыгар сир-үот, кыраныисса быйсаызыта, ону тэнэ норуот ханаайыстыбатын бөбөргөтүү, промышленнооы, суолу-ини тутуу султатын тохоболоон турган турорсубута. Исидор Баражов «Саха Республикатын промышленнооа, суола-ини уонна инникит», «Автономийн уобаластар, республикалар уонна узл коммуналара» дизн узлэрэ бүгүн дафанды науччай еттүнэн кэрэх-сэбиллэрин сүтэрэ илкитэр.

Үгүс үзлээр, улахан сүолталаахтарын үрдүнэн, бачаанна дизри бээчэтгэнэ илик ол ихин аабааччы киэн эргимтэтигэр биллибэт. Ол эрэн И.Н. Бараахов түүнан кээрэхсэ биллээх үлэни суурьбут исторический наука докторын Егор Егорович Алексеев кынамнытынан бу үзлээр бээчэтгээ нэр туркука кириллитэрээ киини үөрдэр Төрдүүнэн, **Исидор Бараахов норуотомук быншытынан уратытын тута сильдьытыг гар уонна судаарыстыбаннанын сайннарыга төрөөбүт тылынан үлэлийр сууту, дъяналтаны, хаяайстыбы уорганнарын тэрийни уонна бөбөргөтүү төрөөбүт тылынан прессаны, оскуоланы, култуура тэрилтэлэрин сайннарын быхаар普 орууллаацын дакаастаабыта Бэсийнэн, автономия кэскилэ экзенимикэ тутулууга суюх буолуутун мэктисиэли ири дъанын турал туроурсубута.**

Саха АССР-ы тэрийн кэндтэй И.Н. Барахов Народнай комиссардад Сэбизэтээрин бэрэсэдээтэйнэн (1922-1924 сс.) Саха АССР (1922-1928 сс.) уонна ССРС (1925-1929 сс.) Кийн Ситэрийлэх Кэмити этийн чилиэнинэн ананар.

И.Н. Барахов нэхилиэннээ атыылаа дьобурун үрдэтийг, итизнэ тия хаанаайстыбатыгар үлэ онкорумтуутун улаатыннарыга, ис ырыныагы уонна табаар эргирийн кэнэтийг халбанаабат суолу тутуспуга. Итини билигин ырыныак экзэниэмжээтэй дийилэр. Саха АССР НКС бэрэсэздээтэлийн бынхытынан И.Н. Барахов **федеральний Кинни кытта тахсылаахтык** кэпсэтэн, норуот **хаанаайстыбатын чөлүгэр түүхийнгээ РСФСР** бүддүүстүн 0,5 бырынхынын бэрдэрий, тух да төлөбүрэ суох 10 тын. буут бурдугу анаты, промышленнохи сайннарыга 270 тын. кынхыл көмүс солкуобай суумалаах сууданы ылыы, Саха АССР-ы улахан кынхалбалаахтык олорор оройуоннарга киллэртэрий, Саха сиригэр Лензолотофлот сорох судноларын бэрдэрий, Халымы өрүүсээ муора экспедициятын тэрийийн уо.д.а. курдук, угус дьохун сүолталаах болпуруоны бынхартарьбыа.

Автономия сайдарыгат төрөөбүт тыл оруулун үнүүлччүү миэстэбээ тууорбурт эмиз кини. Дэлэлбээ, тус бэйэтинэн 1926 сый олоннүү ыйга суруйяаччылар А.И. Софроновын уонна А.А. Иванов-Күндэни кытта Бакуга түркологтар 1 Бүтүн Сойуустаабы сийиэстэрин үлэтигээр кыттыа дуо.

Аны турган, гражданская эсриин тохтотторго, тонуустар өрө түрууларын эйдэмнээхтик түмүктуүргэ И.Н. Барахов сурыйсубут ынчырылалаар, ыстатьялалаар, этиилдэр үлаханннын тунаалаабыттара биллэр.

Экзэменический наука доктора В.Р. Дарбасов Москубатабы судаарыстыбани архызыпка харалла сыйтар И.Н. Барахов экзениэмикээс сыйынаннах үлэтин ырыппыта баар. Учунай ити үлэбэ үрдүк сыйананы бизербит. Экзэмениис учунай санырынан И.Н. Барахов үлэлэрин сиһилии ўөрэтэн бираактыкаса туһаныы кириисистэн тахсар суолбутун көрдөөһүннэ тулаалах буулон сөп.

Мантаң көстөрүнән, И.Н. Барахов саха норуотун олобун-дъянабын сангалызы тэрийини наука төрүттэригэр олобурбут бэлиитикэ көмөтүнэн иилээбизтэ-сафалаабыта мунааба суюх. Дъэ, ол иһин И.Н. Барахов үөлзэннэхтэрэ, дэбогтторо, табаарыста-ра кинизхэ ураты сылаастык, ытыктабыл-даахтык сыйыннааслыт эбйтэр.

Хаахтыг сэвийнсаныг зөйтгэр.
Өрсөлтүүлүкэ 85 сиыла туулбутунаан
Саха сирэ автономияны сиитиэригээр
өлбөөдүйбэт өнгөлөөхтөртэн биирдэстэ-
рин Исидор Никифорович Барааховы ах-
тан-саанан аахар тобоостоо дийбин уон-
на энниел туулухтаах төрөөбүтэ 110 сиы-
лын дьонуннаахтыг бэлиэтийхээ, аатын-
суулун ўйтитиэххэ дизэн этиилэргэ хол-
бообун.

В.МИХАИЛОВ,
СГУ профессора, философия доктора.

Ыстыйбаа Т.С. Иванова, В.Р. Дарбасов «Саха сир» хаынчук араас сылларга тахсыбит матырыйаллара, Е.Е. Алексеев «Исидор Никифорович Барахов» дизн кинигэт туһанлынна.

ИСТИНГ ДОБОРДУУ ЭТИЛЭР

чимнээх тэрийэр талааннааба, И.Н. Барахов ханныг да боппуроуын төрдүүтэн-түгээ биттэн анааран-ырытан өйдүүрэ, П.А. Ойунуский тухо баар дыяланы-куолуны ымылгар-чымылгар тийэй бынхаарынан сяналынрынан уратылааба, С.М. Аржаков инникин, ыраабы өтө көрөр дьобурдааба, С.В. Васильев ханныг да түгэнтиэтэйбэт-ыксаабат, барыны бары булбула-та-талбыта баар буолара. Кинилэр үйзээрин тухары үөрэммиттэрэ, оччотообу уустуук олох охсор долгуннарын харса суюн өксөйөргө, тулуйарга, кыайтарга дьуулундара.

Л.С. ФИЛИППОВ
«Исидор Никифорович Барахов»
кингэтийттэн

Биэс үтүе уолбут олохторун устала ах-туоратын тухары бийиргэ сыйлдыбыт тара. Ханна да буоллаллар бэйэ-бэйэз лэрин өйөхөллөрө. Кинилэр ити кэпсэ ниллибитин да курдук, өлүөхтэригэ дээри бийиргэлэрэ. Өлбүт да кэмнэр биир - репрессия хаанаах силлара.

И.С. Барахов бырабытылыштың

бэрэсслээдээтийнэн ынгас да буоллар, ситишийн эхтийн үзэлээбитэ. Ол сиылдардаа би ситишийн барытын ахтыбакка, анаардас Новгородов шрибинэн дьону үерэхтээжин ынытллыбыт тэтимин ахтыабы бабарыллар. И.С. Барахов 1926 с. Бакуга ынытллыбыт баастак тюркологической сийискэ сиччах үс сиыл ийнхээр 30 тышынча урут буукуба дизни билбэтэх дьон төрөөбүт түлларынан суруйар-аабар буолбуттарын туүнан ийнтийнэрэн, сийискэ мустубут дьону сохторбут.

сөхтөрүт.
Оттон биһиэхэз Саха Өрөспүүбулукээтийн бирабытыалыстыбатын бэрэссэдээтэлиэн иккис үлэлээбит И.С. Барааховка киин куорапптыгагар дьоңун уулусса буолуохтаабар, пааматыннык сухо. Бастак салайаачылары үйтитии – үхүүлүччүү ситиһинлээх дьоммутун өрөттуүтуу, ыччаптын кинилэр холобурда-рыгар иитэр ытык изспит түөрбэин көннөрүү, оннун булларыы буолар. Бастакылары ытыктаатахптыни, норуоп-путун сайдын суолуунан салгын таһаарар саха салайаачыларын иитиш ситимин бөбергөтүүхүүт күнүрлүхүүт.